



Bese E Kgolo Ya Mmala Wa Botala Jwa Legodimo



✎ Mecelin Kakoro
🔗 Mango Tree
📁 Lorato Trok
😊 Tswana
📊 Level 2




Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica
Bese E Kgolo Ya Mmala Wa Botala Jwa

Legodimo


Written by: Mecelin Kakoro
Illustrated by: Mango Tree
Translated by: Lorato Trok

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



Go ne go le bese e le nngwe fela mo motseng wa ga Ebei. E ne e le kgolo e le mmala wa botala jwa legodimo. E ne e le modumo thata.

Ka letsatsi lengwe mmagwe Ebei a re,
"kamoso re ya toropong go ya go
reka diaparo tsa gago tsa sekolo."






Ebei o ne a itumetse thata. Ba tlile go tсамaya ka bese e e kgolo ya mmala wa botala jwa legodimo. O ne a itumetse thata ebile a sa kgone go rabala bosigo joo.




Ebei o ne a sa tshwenyeye ka mmala wa bese. O ne a sa tshwenyeye ka bogolo jwa bese. O ne a itumeletse fela gore bese e e ya toropong.



“Bese ya mmala wa botala jwa legodimo e kgolo e kae?” mmagwe Ebei a botsa. “E robegile,” mokgwetsi a araba. “Re a e baakanya. E tla filtha kamoso,” a tlatša.



Ebei o ne a setse a ipaakantse fa mmagwe a tla go mo tšosa.



Ebei le mmagwe ba ne ba ya kwa boemelong jwa dibese. Ba ne ba emetse bese e e kgolo ya mmala wa botala jwa legodimo. Mme bese ya se ka ya fitlha.




Batho ba bantsi ba ne ba tabogela go tshwara bese. Mme ba ne ba le thari. Bese e ne e tletse. Bese e khibidu e ile ya ya toropong.

Batho ba bangwe ba ile ba fitlha kwa boemelong jwa dibese. Ba ile ba ngongorega ka ntlha ya fa bese e le thari. "Bese e kae?" ba botsa.



Ebei o ile a lebelela ka lethabapheto. O ile a bona batho ba bantsi mo boemelong jwa bese.





Ebei o ne a tshwenyegile. "Ga re na go kgona go ya toropong. Ga ke na go kgona go nna le diaparo tse dintšhwa tsa sekolo," a nagana.



Ebei le mmagwe e ne e le bone bantlha go palama bese. Morago ga nakwana batho ba bangwe le bona ba palama bese e khibidu e nnye.

Batho ba bangwe ba ne ba ithoboga
mme ba boela gae. Ebei o ne a lela. O
ne a sa batle go boela gae. Mmagwe
o ne a mo kgothatsa. "Re tla
emanyana gape," a rialo.



"Palamang! Palamang!" mokgweetsi a
goa. "Re thari thata gompiono," a
rialo.





Morago ga nakwana, ba ne ba utlwa modumo. Ba ne ba bona lerole mo moyeng. E ne e le bese!



Mme fela bese e ne e se mmala wa botala jwa legodimo. E ne e se kgolo. Bese e ne e le khibidu ebile e le nnye. Batho ba ba neng ba emetse bese ba ne ba lebelela bese e. Ba ne ba se e palame.